

SIESIE BEA PA A WOABOFRA TENA DI AGORO, EBOA WON NYINI

KETƐ A ABOFRA DI AGORO WƆ SO

- Yefono so agoro di no yƐ bere a eho hia yie wo abofra daadaa asetena mu. Eyi boa won sƐ wobetumi adanedane won ti yie , afei so eboa wo dompe ne entene a Ɛwo won abatwere, ensa ne ekon ho entene nya ahodden .
- Efuroso agorodi nso boa mofra ma wotumi gyena yie a ema nipadua akwaa no tumi sisi ne ho so yie
- Mofra pƐ sƐ wƆ hu sƐnea wƆ di agoro nti Ɛho behia sƐ wode ahwehwe besi nenim bere a Ɔredi agoro ama woatumi Ɛhu ne ho.
- HyƐ wo ba no nkoran se obetumi aso aboduaba bi a Ɛben no mu
- BƆ mmoden sƐ wo benya mere ne woabofra no atena fam na woakenkan anaa sƐ wo ne no bedi agoro wo fam
- SƐ woabofra no enyini a bƆ mmoden sƐ wobesesa naboduaba a Ɔde di agoro no se dea ne mmfe3 teƐ.
- Ma woani nko abofra no ho wo bere a edi kan a Ɔredi agoro ewo kete so yi se deƐ ƐbƐma no awerƐhyƐ mu
- Hwe sƐ bƐƐbia abofra no tena di agoro no biribi te sƐ enyinam nkanea ho neama bi te sƐ waya, sokete, anaa mpo sƐ akondwa kesee bi ennsi no kwan a ƐbƐma no ate ahwe

Kae hu sƐ saa
bere yi no
abofra no eni
da wo so mpo
sene
aboduaba a
ode redi agoro
no . Enti da
fom na hwe
nenim wƆ
bere a
momienu
rehwe
ahwehwe a
esi moanim
no mu

bcc

Enye